

SELF-DIRECTION PROGRAMS



Nsemmissa a Wɔtaa Bisa Ma Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu

1. **Asemmissa: Sɛ mepɛ sɛ mede Dwumadi a Wɔkyerɛ ɔmo a ɔmo de Wɔn Ho Hyehye Mu no a Wɔkyerɛ ɔmo Ho Kwan me DDS dwumadie no a, anka mɛyɛ dɛn ahyɛ asɛɛ?**

Anoyie: Sɛ wopɛ sɛ wokyerɛw wo din wɔ Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu (PDP) no mu a, ɛsɛ sɛ wo ne wo DDS ɔsom Ntamgyinafo di nkitaho. ɛsɛ sɛ obi fata ma mpanyimfo DDS dwumadie, ɔwɔ ahiadeɛ a wɔasusu ho na wɔde no di kan ma DDS dwumadie a ɛwɔ kyɛfa. ɛsɛ sɛ wonya ɔpɛ sɛ wo ne DDS ɔsom Ntamgyinafo/Mmoa Dawurubɔfo bɛyɛ adwuma sɛnea ɛho hia na wɔasua PDP no afa horow ho ade.

2. **Asemmissa: Mfe ahe na obi adi a, obetumi de ne din ahyɛ Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no mu?**

Anoyie: Mpen pii no, DDS mpanyimfo som fi ase wɔ mfe 22 mu bere a sukuu som ba awiei no. Ankorankoro a wɔfata sɛ wonya ASD (Autism Nnwuma a enni Adwene mu M dem) no betumi anya nnwuma bere a wɔadi mfe 18 na wɔagyae sukuu. Ankorankoro a wɔakyerɛw wɔn din wɔ DESE nhyehyɛ no mu no betumi apaw wɔn nnwuma no tee denam PDP so. ɛsɛ sɛ wo ne wo ɔsom Ntamgyinafo anaa Mpɔtam Dwumadibea no susu tebea afoforo ho.

3. **Asemmissa: Den neObi a ɔbɛboa obi wɔ nnwuma ne mmoa a ɔkyerɛ ne ho kwan?**

Anoyie: Mmoa Obi a ɔbɛboa obi wɔ nnwuma ne mmoa a ɔkyerɛ ne ho kwan taa yɛ DDS ɔsom Ntamgyinafo a ɔboa wo ma wokyerɛkyerɛ w'anisoadehunu ne w'ahiadeɛ mu. Wɔbɛboa ama ɔmo ayɛ sikasɛm nhyehyɛɛ na ɔmo ayɛ nnwuma ne mmoa a wɔde ma. DDS Mmoa Obi a ɔbɛboa obi wɔ nnwuma ne mmoa a ɔkyerɛ ne ho kwan no boa wɔ wɔn Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no afa pii mu.

4. **Asemmissa: Dɛn ne Sikasɛm sohwe Dwumadibea no na ɔkwan bɛn so na mede bedi dwuma wɔ Dwumadi a Wɔkyerɛ Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no mu?**

Anoyie: DDS ne Sikasɛm sohwe Dwumadibea bi a wɔfrɛ no **Public Partnerships LLC (PPL) ayɛ apam**. PPL de sikasɛm ho akontabuo ma denam hwe a ɛhwe sɛ sikatua no ne deɛ DDS ama ho kwan na ɛdi ɔman ne aban ahwehwɛdeɛ so. Wɔde akatua ma na/anaase wotua adapɛn abien biara, wɔyɛ CORI ne ɔman no mu Nsɛm nhwehwɛmu, wɔyɛ adwumayɛfo akwammisa ho adwuma, wɔkora tow a ɛfata wɔ ɔman ne aban gynabea, de W-2 ne 1099 nsɛm ma wɔ ɔpenim mu, wɔde akatua tebea ho amanneɛbɔ ma wɔ ne nyinaa mu afe na ɔyɛ nhyehyɛɛ ma mmaa comp ma adwumayɛfo.

5. **Asemmissa: So m'adwumayɛfo wɔ tow ahorow a wɔayi afi wɔn akatua mu?**

Anoyie: Aani, wɔkora tow so ma adwumayɛfo eyi ka ho: Asetra mu Ahobammɔ, Medicaid (FICA), ne ɔman ne aban sika tow a wɔkora so fi odwumayɛni biara akatua mu. PPL besiesie na wɔde W-2 Akatua Ho Amanneɛbɔ akɔma odwumayɛni biara wɔ ɔpɛɔn mu.

6. Asemmisa: Meye den ahu adwumayefo no se wobeye adwuma?

Anoyie: Nnipa pii ye adebo ho adwuma na wonya adwumayefo wo won da biara da nkitahodi nhyehyee mu. Ebetumi aye obi a wonim no wo sukuu nhyehyee mu, afiepamfo, abusua no adamfo anaa obi a wohu no denam dawurubo anaa intanet so website te se RewardingWork.org, Care.com, Indeed.com ne afoforo so. Anom asem ne se wobebue w'ani se wobekye adwuma a wode beto gua no boa paa.

7. Asemmisa: So metumi afa abusua muni bi ma waye adwumayeni?

Anoyie: Won a wode won ho behye mu no ntumi mfa won hokafo, anaa won mmara kwan so chwefo no nye adwuma biara. Wobetumi afa abusua no mufo afoforo se odwumayeni na se wodu ahwehwede ahorow bi ho nkutoo a, wobetua won ka wo nnwuma bi a wode ma ho. Ese se wo ne wo DDS Obi a cbeboa obi wo nnwuma ne mmoo a ckyere ne ho kwan kasa fa abusua mufof oforo a wobefa won ama akwankyerε ptee ho.

8. Asemmisa: Den na adwumayefo wie na ama wafa won adwuma mu?

Anoyie: Ese se wchyehe adwuma ho akwammisa krataa a CORI ne Oman no mu Nsem a Wackyerewabise ka ho. Ese se wchyehe wei nom na wpene so ansa na watumi aye adwuma.

9. Asemmisa: Mm'adwumayeni betumi aye adwuma ansa na waye won CORI nhwehwemu no?

Anoyie: Adwumayefo ntumi mfi aseε nye adwuma ansa na CORI agye atom, na PPL remfa sika mma wo bere a wode akoma ansa na CORI agye atom. Saa mmara yi wo ho se ebebo wo ne w'abusua ho ban na wamfa obi a ebia onnu oman no gynapen ho se omfa nnwuma a ewo nhyehyee yi mu mma. Wchwehwe se waye Oman no Akyigyina Nhwehwemu nso; eyi ye aban nhwehwemu a waye wo nsateaa nkyerεwee ho.

10. Asemmisa: Na se me m'adwumayefo no ntumi mma adwuma da bi nso?

Anoyie: Eho hia se waye nhyehyee a wode beboa se Dwumadi a Wackyere Won a Wode Won Ho Hyehye Mu no fa, ma bere a odwumayeni nni ho. Adwumayefo pii a wobefa won adwuma mu no ye ade a ese se wosuw ho.

11. Asemmisa: Okwan ben so na wackyere sikasem nhyehyee?

Anoyie: Sikasem biara gyina ankorankoro no ahiadeε soronko so, mmoo a ehia ne mpen dodo a waye saa nnwuma yi so. DDS Mpɔtam Panyin no gyina nsem a efiri nhwehwemu ne nneεma a ewo ho so na ekyere sikasem nhyehyeeε no dodo nyinaa. Sikasem nhyehyee a DDS apene so ho hia na wode won din ahyε Dwumadi a Wackyere Won a Wode Won Ho Hyehye Mu no mu.

12. Asemmisa: Okwan ben so na obi a cde ne ho hye mu no betumi ahwe ne sikasem nhyehyee so?

Anoyie: Won a wobeko bi no benya kwan ahwe won sikasem nhyehyeeε wo intanet so wo bere ankasa mu denam [PPL Web Portal no so](#). Won a wobeko bi no nso betumi ahwe won sikasem nhyehyeeε mu na wone won DDS Mmoa Obi a cbeboa obi wo nnwuma ne mmoo a ckyere ne ho kwan asusu ho.

13. Asemmisa: Se sika bi aka wo sikasem afe no awiei a, den na eba?

Anoyie: Waye sikasem nhyehyee no ama sikasem afe (Kitawonsa 1 kosi Ayεwohomumo 30), de ama nnwuma ne mmoo a obi hia. Wontumi mfa sika a womfa nni dwuma no nko sikasem afe a edi ho no mu anaase womfa mma onipa no tee.

14. Asemmisa: So obi a ɔde ne ho hye mu betumi atɔ “Nneema ne Nnwuma” se nhweso no asɔremma anaa dwumadi ahorow, adesua ne nea ekeka ho?

Anoyie: Aani, wobetumi atɔ Nneema ne Nnwuma, nanso esɛ se wodi kan ne wo DDS Mmoa Obi a ɔbeboa obi wɔ nnwuma ne mmoa a ɔkyere ne ho kwan susuw ho. Wɔde PPL sika a wɔde tua ho ka ne/anaase krataa a wɔde gye sika a wɔawie nkutoo na ebetua abisadeɛ a efa sikatua anaa sika a wɔde besan ama ho. Esɛ se saa kwan yi di DDS akwankyerɛ ne akwan a ekyerɛ eka a wɔma ho kwan ne nea wɔmma ho kwan, ahwehwedee ne akwan a wɔfa so di kan pene so, ne amanneebo ne nhwehwemu ahwehwedee foforo akyi.

15. Asemmisa: So akwan foforo bi wɔ ho a wobetumi apaw a wobetumi apaw a enye Dwumadi a Wɔkyere Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no?

Anoyie: Aani, Dwumadibea a ewɔ Paw Nhweso no de tumi koro no ara ma se ebema mmoa ne dwumadi ahorow aye ankorankoro de, nanso enam mmoa a efi ɔdemafo Dwumadibea a efata a ɔwɔ nimdee wɔ ankasa gyinaesi ho ho. Ɔkwan foforo a wobefa so ne se wo benya atetesem mu nnwuma ne Dwumadi a Wɔkyere Wɔn a Wɔde Wɔn Ho Hyehye Mu no a wɔaka abom.

MASSACHUSETTS ADWUMA A EHWE NKYEREKYEREMU ADWUMA